



**Služba glavnog gradskog arhitekta**

UP/Io broj: 20-361-115

Nikšić, 16.04.2025. godine

Glavni gradski arhitekta, na osnovu člana 8, 10, 22 i 25 u vezi sa stavom 2 tačka 1, stava 3 i stava 4 i člana 23 stava 2 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore“ b. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i Rješenja o imenovanju glavnog gradskog arhitekta broj 02-112-76/1 od 20.12.2021. godine, a rješavajući po zahtjevu Radojičić Stevana iz Nikšića za davanje saglasnosti na idejno rješenje rekonstrukcija postojećeg -nadgradnja poslovnog objekta - objekta broj 1, namjene nadgradnje stambene, na lokaciji potes Kličevo, na katastarskim parcelama broj 1793/5 i 1794/1 KO Kličevo u zahvatu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić (“Sl. list CG”-opštinski propisi 72/24), donosi se:

**R J E Š E N J E**

Investitoru **Radojičić Stevanu iz Nikšića daje se saglasnost** na idejno rješenje rekonstrukcije - nadgradnje sprata postojećeg poslovnog objekta, označenog kao broj zgrade 1, namjena nadgradnje stambena - stanovanje, na lokaciji potes Kličevo, Bulevar 13 jul, koju čine katastarske parcele broj 1793/5 i 1794/1 KO Kličevo, u zahvatu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić, u dijelu Generalne urbanističke razrade, GUR-u (“Sl. list CG”-opštinski propisi 72/24), u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju objekta i osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji), a za koji su izdati urbanističko-tehnički uslovi UP/Io 07-350 –241 od 05.03.2025. godine.

**O b r a z l o ž e n j e**

Aktom broj UP/Io broj: 20-361-115 od 15.04.2025. godine, investitor Radojičić Stevan iz Nikšića, podnio je zahtjev Službi glavnog gradskog arhitekta za davanje saglasnosti na idejno rješenje rekonstrukcije - nadgradnje sprata postojećeg poslovnog objekta, označenog kao broj zgrade 1, namjene nadgradnje stambena - stanovanje, na lokaciji potes Kličevo, koju čine katastarske parcele broj 1793/5 i 1794/1 KO Kličevo u zahvatu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić, u dijelu Generalne urbanističke razrade, GUR-u (“Sl. list CG”-opštinski propisi 72/24), a za koji su izdati urbanističko-tehnički uslovi UP/Io 07-350 –241 od 05.03.2025. godine.

Odredbom člana 22 u vezi sa stavom 2 tačka 1, glavni gradski arhitekta daje saglasnost na:

- 1) idejno rješenje arhitektonskog projekta iz stava 1 ovog člana, koji se odnosi na zgrade do 3000m<sup>2</sup> bruto građevinske površine, osim hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta;



2) idejno rješenje projekta arhitekture privremenog objekta za koji se izrađuje glavni projekat, u odnosu na oblikovanje, materijalizaciju i urbanističke parametre iz programa iz člana 72 stav 3 ovog zakona.

Poslove iz stava 2 ovog člana glavni gradski arhitekta vrši kao prenesene poslove.

Poslovi glavnog državnog arhitekta iz stava 1 ovog člana koji se odnose na zgrade bruto građevinske površine 3 000 m<sup>2</sup> i više, osim za objekte iz člana 5 ovog zakona, mogu se povjeriti jedinici lokalne samouprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava.

U slučaju iz stava 4 ovog člana, saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade daje glavni gradski arhitekta.

Članom 8 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore" broj 19/25), data je definicija tehničke dokumentacije i utvrđeno da je ista skup pisane, numeričke i grafičke dokumentacije kojom se utvrđuje koncepcija, uslovi i način građenja objekta a stavom 2. istog člana Zakona je utvrđeno da se ista izrađuje u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima koji se preuzimaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje uređenje prostora, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke. Članom 9 st.1 tačka 1. ovog Zakona, propisano je da vrstu tehničke dokumentacije čini, između ostalog i idejno rješenje, što u skladu sa citiranim članom 8 stav 2. Zakona čini obaveznost usklađenosti idejnog rješenja kao vrste tehničke dokumentacije sa urbanističko-tehničkim uslovima, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.

Članom 10 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore" broj 19/25), navedeno je da se idejnim rješenjem utvrđuje generalna koncepcija za izgradnju objekta, a naročito: uklapanje objekta u prostor; položaj objekta u okviru lokacije i prema susjednim objektima; 3D vizuelizacija objekta; uslovi i rješenja priključenja objekta na saobraćajnu, instalacionu i drugu infrastrukturu i uređenje lokacije. Rješenjem o imenovanju glavnog gradskog arhitekta broj 02-112-76/1 od 20.12.2021. godine, predsjednik Opštine Nikšić je imenovao Vujović Mladena, diplomiranog inženjera arhitekture, da obavlja date poslove u skladu sa zakonom.

Glavni gradski arhitekta je razmotrio zahtjev, idejno rješenje objekta projektovano od strane preduzeća „ARHILINE“ D.O.O. Nikšić iz Nikšića, i odlučio kao u dispozitivu rješenja.

U skladu sa odredbama članova 22 i 25 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore" broj 19/25), saglasnost se izdaje na osnovu urbanističko-tehničkih uslova, u dijelu oblikovanja i materijalizacije;

- osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta, odnos prema građevinskoj liniji) i drugim urbanističkim parametrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta);

Predmetne parcele se nalaze u obuhvatu Izmjena i dopuna Prostornog urbanističkog plana – Generalna urbanistička razrada Opštine Nikšić („Sl. list CG", br. 72/24).

Kat. parcele broj 1793/5 i 1794/1 KO Kličevo nalazi se u obuhvatu Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana-Generalna urbanistička razrada Opštine Nikšić („Sl. list CG"-opštinski propisi 72/24).



Lokacija na kojoj je planirana rekonstrukcija postojećeg poslovnog objekta-nadgradnja sprata - objekta broj 1, namjene nadgradnje – stambene, sastoji se od:

- katastarske parcele broj 1793/5 koju čini livada po kulturi 3. klase, površine 199,00 m<sup>2</sup>,
- katastarske parcele broj 1794/1 koju čini zemljište uz poslovnu zgradu, površine 229,00 m<sup>2</sup> i zemljište pod zgradom površine 185,00 m<sup>2</sup>

upisane u list nepokretnosti broj 3434 KO Kličevo - prepis, potes Kličevo, od 03.03.2025. godine izdat od strane Uprave za nekretnine PJ Nikšić, broj 103-919-2303/2025, sa upisanim poslovnim objektom - objekat broj 1 u "V" listu nepokretnosti, gabaritne površine 185,00 m<sup>2</sup>, spratnosti P, kao svojina Radojičić Stevana, u obimu prava 1/1, bez zabilješke tereta i ograničenja.

U saobraćajno tehničkim uslovima za izradu projektne dokumentacije, izdatim od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj broj: 09-340-325 od 28.03.2024. godine za priključenje lokacije za radove na rekonstrukciji postojećeg objekta -nadgradnja poslovnog objekta – objekta broj 1, na katastraskoj parceli broj 1793/5 i 1794/1 KO Kličevo, na opštinski put, ulicu u naselju – Ul. 13. jul istaknuto je:

- Postojeće stanje: "Lokacija za radove na rekonstrukciji postojećeg objekta -nadgradnja poslovnog objekta – objekta broj 1 na katastarskim parcelama broj 1793/5 i 1794/1 KO Kličevo, se nalazi u zahvatu Prostorno urbanističkog plana – Generalna urbanistička razrada Opštine Nikšić ("Sl. list CG", br. 16/15 i 17/15), pored ulice u naselju - Ul. 13. jul.

Ul. 13.jul (na katastraskoj parceli broj 4286 KO Kličevo upisana je u LN 1731 KO Kličevo, u svojini Crne Gore, raspolaganje Opština Nikšić, u obimu prava 1/1, način korišćenja-ulice) upisana je kao ulica u naselju pod rednim brojem 2 u Registar opštinskih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi, koji je sastavni dio Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima („Službeni list Crne Gore-opštinski propisi“, broj 36/15).“

-Mjesto i način priključenja:Snadbijevanje i ekonomski pristup omogućiti preko trotoara, preko oborenih ivičnjaka sa opštinskog puta, ulice u naselju Ul. 13 jul.

U projektu prikazati način i mjesto priključka.

Investitor je dostavio saglasnost suvlasnika susjedne k.p. 1806 KO Kličevo, da može izgraditi poslovno- stambeni objekta na udaljenosti od 1,00 m od ivice katastarske parcele broj 1806 KO Kličevo na ime Radojičić Zorana, na čije ime je izdata saglasnost UP/Io broj: 20-361- 124 od 20.09.2023. godine na idejno rješenje izgradnje poslovnog objekta, namjene poslovne.

Dostavljena je Saglasnost Jokić Branka, Jokić Petra i Jokić Božidara broj: OV-8371/2019 od 05.11.2019. godine, ovjerena od strane notara Ljubiše Markovića da Radojičić Zoran na svojim katastraskim parcelama broj 1793/1 i 1794/1 i 1795/1 KO Kličevo, može izgraditi poslovno- stambeni objekta na udaljenosti od 1,00 m od ivice katastarske parcele broj 1806 KO Kličevo, površine 689 m<sup>2</sup> čiji su suvlasnici.

Dostavljena je Saglasnost Jokić Dragana broj : UOP- III:22161-2019- od 12.12.2019. godine, ovjerena od strane javnog bilježnika Jasne Vasiljević da Radojičić Zoran na svojim katastraskim parcelama broj 1793/1 i 1794/1 i 1795/1 KO Kličevo, može izgraditi poslovno- stambeni objekta na udaljenosti od 1,00 m od ivice katastarske parcele broj 1806 KO Kličevo, površine 689 m<sup>2</sup> čiji je suvlasnik.

Dostavljena je Saglasnost Jokić Milana : OV 9473/2019 od 13.12.2019. godine, ovjerena od strane notara Ljubiše Markovića da Radojičić Zoran na svojim katastraskim parcelama broj 1793/1 i



1794/1 i 1795/1 KO Kličevo, može izgraditi poslovno- stambeni objekta na udaljenosti od 1,00 m od ivice katastarske parcele broj 1806 KO Kličevo, površine 689 m<sup>2</sup> čiji je suvlasnik.

Dostavljeno je rješenje o vodnim uslovima od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj broj UP/Io broj:09-327-143 od 28.03.2025.godine kojim se utvrđuju vodni uslovi u postupku izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukcija postojećeg objekta - nadgradnja poslovnog objekta -objekta broj 1 na katastarskim parcelama broj 1793/5 i 1794 KO Kličevo, u zahvatu izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine – Generalna urbanistička razrada Nikšić. Glavni projekat uraditi u skladu sa važećim tehničkim normativima za ovu vrstu objekta. Projektna dokumentacija treba da definiše: položaj objekta u odnosu na površinske vode, kao i da se sagleda moguće negativne uticaje planiranog objekta na druge objekte i postrojenja, postojeću infrastrukturu, naselja i sl; način snabdijevanja vodom, vrste otpadnih voda (uključujući atmosferske vode i vode sa manipulativnih površina); kao i rješenje za njihovo prečišćavanje i sakupljanje koje garantuje ispunjvanje uslova kvaliteta definisanih Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl.list Crne Gore“ br.056/19); odvođenje sanitarnih otpadnih voda, ukoliko ne postoje tehničke pretpostavke za priključenje na javni kanalizacioni sistem, u vodonepropusnu septičku jamu. Pražnjenje septičke jame vršiti redovno od strane pravnog lica koje upravlja javnom kanalizacijom ili lica registrovanog za obavljanje ovih poslova. U toku revizije Glavnog projekta Revident je dužan da podnese zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti.

Dostavljeno je mišljenje Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu broj 07-353-sl. od 02.04.2025. godine u kojem je navedeno da se u konkretnom slučaju radi o projektu izvođenja radova na rekonstrukciji postojećeg objekta – nadgradnje poslovnog objekta broj 1 – namjene stambena, i da nosilac posla Stevan Radojičić nije u obavezi da sprivede postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa.

Uvidom u Prostorno-urbanistički plana opštine Nikšić, utvrđeno je da se predmetna lokacija nalaza u obuhvatu Izmjena PUP-GUR-a Opštine Nikšić u IV (četvrtoj) građevinskoj zoni, sa planom namjene površine za predmetnu parcelu SS-stanovanje srednjih gustina, sa definisanim osnovnim urbanističkim parametrima koji su zadati u urbanističko tehničkim uslovima:

- Stambeni objekti se mogu graditi kao objekti porodičnog i višeporodičnog stanovanja, slobodnostojeći objekti, dvojni objekti ili objekti u nizu;
- Ne mogu se u istom bloku graditi objekti porodičnog i višeporodičnog stanovanja;
- Urbanistički- tehnički uslovi za nove objekte višeporodičnog stanovanja na površinama stanovanja srednjih gustina se mogu izdavati samo na osnovu palnskog dokumenta sa detaljnom razradom
- Minimalna površina novoformirane urbanističke parcele za objekte porodičnog stanovanja je 300,00 m<sup>2</sup>, a za objekte višeporodičnog stanovanja spratnosti do P+2 je 800m<sup>2</sup>, a spratnost preko P+2 1200 m<sup>2</sup>.
- Minimalna širina fronta parcele za objekte porodičnog stanovanja je 16m, a za objekte višeporodičnog stanovanja 25;



- Maksimalna spratnost objekata porodičnog stanovanja je  $P+2+P_k$ ; a u blokovima višeporodičnog stanovanja spratnosti do  $P+4+P_k$ ;
- Izuzetno, pojedini objekti u blokovima višeporodičnog stanovanja, manjih horizontalnih gabarita, mogu biti i veće spratnosti.
- Podrum se može graditi kao garažni prostor, tehnička ili ekonomska etaža, s tim da kao ekonomska etaža ulazi u bruto građevinsku površinu;
- Građevinska linija novih objekata prema saobraćajnici treba da se formira u skladu sa okolnim tkivom u djelovima sa formiranom odnosno prepoznatljivom građevinskom linijom;
- Građevinska linija ne može biti udaljena manje od 5m od saobraćajnice ukoliko oblik parcele ne omogućava korišćenje parcele ili objekta za parkiranje;
- Rastojanje novog slobodnostojećeg objekta od bočne granice parcele je najmanje  $1/4$  visine objekta, a od zadnje granice parcele najmanje  $1/3$  visine objekta
- Postavljanje objekata na manjem odstojanju od granica susjednih parcele, kao dvojnih ili u nizu moguće je ukoliko je takav objekat već izgrađen na susjednoj parceli, ili uz saglasnost susjeda
- Maksimalni indeks zauzetosti parcele nadzemnim etažama je 0.4;
- Maksimalni indeks zauzetosti parcele podzemnom etažom je 0.6;
- Maksimalni indeks izgrađenosti za objekte porodičnog stanovanja je 1,2 i za objekte višeporodičnog stanovanja je 1.8;
- Svi parametri kod parcelacije i rekonstrukcije objekata u nizovima i grupacijama se prilagođavaju stanju i mogućnostima unapređenja.
- Na površinama stanovanja srednjih gustina mogu se graditi objekti kompatibilne namjene u koje spadaju: objekti za upravu, kulturu školstvo, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, sport i rekreaciju, vjerski objekti i ostali objekti društvenih djelatnosti koji služe potrebama stanovnika područja, objekti trgovine i ugostiteljstva, objekti za smještaj turista, objekti infrastrukture, kao i : skladišta, komunalno - servisni I privredni objekti koji ne ugrožavaju osnovnu namjenu;
- Kompatibilni sadržaji mogu se organizovati u okviru stambenog objekta ili kao zaseban objekat djelatnosti, na parcelama sa ili bez objekata stanovanja
- Površine kompatibilnih sadržaja ulaze u obračun bruto građevinske površine.
- **Maksimalni indeks izgrađenosti za parcele sa kompatibilnim sadržajima je 1,2;**
- Postojeće objekte kod kojih su parametri (horizontalni i vertikalni gabarit i BGP) veći od zadatah planom, zadržati sa zatečenim stanjem ukoliko svojim položajem ne ugrožavaju realizaciju saobraćajne i ostale infrastrukture
- Građevinska linija objekata ili djelovi objekata poslovnog karaktera, spratnosti P, može da bude ispred građevinske linije stambenog objekta, a najmanje 2 m udaljena od regulacione linije;
- Pristup parceli obezbjediti sa javne kolske saobraćajnice. Ukoliko novoformirana parcela ne izlazi na javni put, za objekte višeporodičnog stanovanja mora se formirati parcela prilaznog pta minimalne širine 4,5 m
- Potrebe za parkiranjem rješavati unutar granica urbanističke parcele. na otvorenim parking prostorima ili garažama (podrumskim, suterenskim ili u nivou terana).

*Površina lokacije na kojoj je predviđena rekonstrukcija -nadgradnja poslovnog objekta - objekta broj 1 je 613,00 m<sup>2</sup>.*



Uvidom u projektnu dokumentaciju konstatovano je da je planirana nadgradnja sprata postojećeg poslovnog objekta u okviru zadatih građevinskih linija.

Ostvareni parametri u arhitektonskom idejnom rješenju su:

- indeks zauzetosti iznosi 0,26, (ostvarena zauzetost - projektovana max. površina pod objektom 158.50 m<sup>2</sup>)
- indeks izgrađenosti 0,57 (ostvarena - projektovana BRGP 350.88 m<sup>2</sup>, od toga površina prizemlja iznosi 158,50 m<sup>2</sup> + BRGP planiranog sprata koja iznosi 192,36 m<sup>2</sup>)
- spratnost je P+1.

U tehničkom opisu dostavljenog idejnog rješenja u dijelu koji se odnosi na oblikovanje, kao i uvidom u dostavljenu fotodokumentaciju postojećeg poslovnog objekta, utvrđeno je i navedeno je da su položaj i forma postojećeg poslovnog objekta uticali na arhitektonski izraz, kao i oblikovnost i materijalizaciju planirane nadgradnje koja je stambene namjene.

Postojeća natsrešnica iznad prizemlja iskorišćena je za otvorenu terasu na spratu.

U skladu sa navedenim Rješenjem i na osnovu uvida u dostavljenu tekstualnu i grafičku dokumentaciju, razmotren je zahtjev investitora Radojičić Stevana iz Nikšića, za davanje saglasnosti na idejno rješenje rekonstrukcije postojećeg poslovnog objekta -objekta broj 1 -nadgradnje sprata, na lokaciji potes Kličevo, na katastarskim parcelama broj 1793/5, 1794/1 KO Kličevo u zahvatu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić, u dijelu Generalne urbanističke razrade, GUR-u Opštine Nikšić ("Sl. list CG"-opštinski propisi 72/24), a za koji su izdati urbanističko-tehnički uslovi UP/Io 07-350-1505/24 od 22.01.2025. godine i odlučeno je kao u dispozitivu, iz sledećih razloga:

Smjernicama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju stambenih objekata u okviru Izmjena i dopuna PUP-a definisane su da arhitektonsko oblikovanje objekta treba da bude u skladu sa namjenom i sadržajem objekta, tako da objekat ima prepoznatljivost, adekvatnu funkciji, u izgradnji objekata treba koristiti elemente tradicionalne arhitekture ovog podneblja ukomponovane na savremeni način, uz obavezu da se ostvari vizuelno jedinstvo cjelovitog prostornog rešenja, i sklad sa okolnim strukturama.

Shodno svemu navedenom, idejno rješenje je usaglašeno sa propisom, odnosno sa osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta, odnos prema građevinskoj liniji) i drugim urbanističkim parametrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta);

Idejno rješenje je usaglašeno sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju.

Saglasnost iz člana 22 st. 1, 2 i 5 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), izdaje se rješenjem u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva i čini sastavni dio glavnog projekta da se ostvari vizuelno jedinstvo cjelovitog prostornog rešenja, i sklad sa okolnim strukturama.

Pri obrazlaganju ovog rješenja ukazuje se da je prvostepeno rješenje donijeto bez izjašnjavanja stranke o rezultatima ispitnog postupka budući da je zahtjev stranke u potpunosti usvojen- član 113 stav1 tačka 2 Zakona o upravnom postupku.

Pri obrazlaganju ovog rješenja ukazuje se da je prvostepeno rješenje donijeto bez izjašnjavanja stranke o rezultatima ispitnog postupka budući da je zahtjev stranke u potpunosti usvojen- član 113 stav1 tačka 2 Zakona o upravnom postupku.



Kod izloženog pravnog i činjeničnog stanja, glavni gradski arhitekta je je našao da su se stekli uslovi za davanje saglasnosti na idejno rješenje investitoru Radojičić Stevanu iz Nikšića, za rekonstrukciju - nadgradnju sprata postojećeg poslovnog objekta, označenog kao broj zgrade 1, namjena nadgradnje stambene - stanovanje, na lokaciji potes Kličevo, Bulevar 13 jul, koju čine katastarske parcele broj 1793/5 i 1794/1 KO Kličevo, u zahvatu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić, u dijelu Generalne urbanističke razrade, GUR-u ("Sl. list CG"-opštinski propisi 72/24), projektovanog od strane preduzeća „ARHILINE“ DOO Nikšić iz Nikšića, u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju objekta i osnovnim urbanističkim parametrima.

NAPOMENA: Projektnu dokumentaciju raditi u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 44/19), kao i drugim propisima koji regulišu izgradnju objekata.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, u roku od 8 dana od dana dostavljanja rješenja (član 25, stav 3 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/25).

**Glavni gradski arhitekta:**  
Vujović Mladen, dipl. ing. arh.



**DOSTAVLJENO:**

1 x Radojičić Stevan, F

1 x „ARHILINE“ D.O.

1 x Sekretarijat za uređenje prostora OVDJE

1 x u spise predmeta, i

1 x a/a